ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ސެމިސްޓަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ފެށު މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސް ތަކަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުތަކުގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ޝަ ރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، މޯޑް (ކޯސް
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދު ވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން އަހަރު ދުވަހުގެ ވާރ ކް):
ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓް ފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރު މަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން. ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާ ޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާ އަކުން އަހަ ރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން އަހަރު ދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓް ފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރު މަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، (ކޯސް
މޯޑް
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ އަރަބި މާއްދާތަ ކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ވާރކް އަދި
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، ޗް):
ރިސާ
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ އަރަބި ބަހުގެ އި މްތިޙާނަ ކުން ފާސް ވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ރުފިޔާ
- އެހެ ންނަމަވެސް ކު ރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރު ޠުން އިސްތި ސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ، މޯޑް (ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ވާރ ކް):
ނުވަތަ، ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދު ވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން އަހަރު ދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓް ފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރު މަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ވުން(އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން. މޯޑް)ކޯސް
ނުވަތަ، ވާރކް އަދި
 ޢުމުރުން އަހަރު ވެފައިވުމާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ޙާޞިލްކޮ ށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން އަހަރު ދުވަހުގެ ރިސާ ޗް):
ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓް ފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރު މަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން. ރުފިޔާ
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ބަސް ކިޔަވައިދޭ
މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ސައިންސަސް ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ހަވީރު (ހަފްތާ ބަންދު) އަރަބި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ސައިންސަސް މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޤުރްއާނިކް ލެވެލް ސުންނާ ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް
(ހަފްތާ ބަންދު) ހަވީރު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިޔު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާއަ ކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަ އުންޑޭ ޝަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
/- ރުފިޔާ
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގުޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓް ފިކެޓެއް ނަ މަ، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރި ޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފު ރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދު ވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް އާއެ އްފެންވަރަށް) ޙާޞި ލްކޮށްފައިވުން ނުވަތަ؛
 ޢުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަކަށް ވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކު ރަން އެނގުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ކީރިތި ޤުރްއާން ބަލަ އި ގެން ކިޔަ ވަން އެނގުން. ކޯސްފީ ހިލޭ
ނޯޓް: މިޕްރޮގްރާމް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަކޮށް ނިމޭއިރު ޤުރްއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސް ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. (އެޑެމިނިސްޓްރޭޓިވް
-ފުރަތަމަ ސެމެސްޓަރ ނިމު މުން ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ. ފީ:
-ދެވަނަ ސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
-ތިން ވަނަ ސެމެސްޓަރ ނިމު މުން ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
 އެންމެ ފަހު ދެސެމެސްޓަރ ނިމުމުން ޤުރްއާން އެއްކޮށް ހިތުދަސްކޮށް ނިމޭނެއެވެ. އަދި އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަން ދެވޭނެއެވެ.
ބެޗްލަރ އޮފް ޤުރްއާނިކް ސްޓަޑީޒް ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ހެނދުނު / ހަވީރު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ން އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާން މެމޮރައިޒޭޝަ ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޤުރްއާން އެންޑް ސުންނާ
ހެނދުނު / ހަވީރު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ހިއުމަން ސަ އިންސަސް
ޝަ ރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
މޯޑް (ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ވާރ ކް):
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑި ޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫ ލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެ ޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ނޫންނަމަ ފިޤް ހް ، ފި ޤް ހް ، ޢަޤީ ދާ އަދި ޢަޤީދާ) މިމާއްދާތަ އް، ކޯހުގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކުގެ އިތުރަށް ކިޔަ ވަންޖެހޭނެއެވެ.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެ މް .ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ވުން. (މީގެ ތެރެއިން އަހަރު ދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓް ފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރު މަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަ ކަށްވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.
މޯޑް (ކޯސް
ނުވަތަ،
ވާރކް އަދި
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކި އު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެ ޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދު ވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން އަހަރު ދުވަހުގެ
ރިސާ ޗް):
ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓް ފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރު މަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާއަށް ވުން) އަދި، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޕްރީ-މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
މޯޑް (ކޯސް
ލިބިފައި ވުން (މީގެ ތެރެ އިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާ ޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަ ކަށްވުން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ވާރކް)
ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުން.
ރުފިޔާ
ނު ވަތަ،
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެ އިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެ ޓްފިކެޓް ނިންމު މަށްފަހު ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ކިޔަވައިދޭ ބަސް
މާސްޓަރ އޮފް ޢަޤީދާ އެންޑް އިސްލާމިކް ތޯޓްސް ލެވެލް ސައިންސަސް ުމަން ހިއ ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް
ހަވީރު އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ާ މާސްޓަރ އޮފް އާރޓްސް އިން ޖާރނަލިޒަމް އެންޑް މީޑިއ ލެވެލް ސައިންސަސް އުމަން ހި ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް
ހަވީރު އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. މޯޑް ކޯސް
ނުވަތަ، ވާރކް :
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސަ އްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅޭ ދާއިރާއަކުން ރުފިޔާ
ލިބިފައި ވުން (މީގެ ތެރެ އިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަ ށްފަހު ޙާ ޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެ އިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފި ކެޓް ނިންމުމަށް ފަހު ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
މޯޑް (ކޯސް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ވާރކް އަދި
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ އަރަބި މާއްދާތަ ކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ރިސާ ޗް):
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާ ޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ އަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަ ކުން ފާސް ވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
- އެހެ ންނަމަވެސް ކު ރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރު ޠުން އިސްތި ސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
މޯޑް ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ވާރކް :
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫ ލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެ ޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ނޫންނަމަ ފިޤް ހް ، ފި ޤް ހް ، ޢަޤީ ދާ އަދި ޢަޤީދާ) މިމާއްދާތަ އް، ކޯހުގައި ކިޔަ ވައިދޭ މާއްދާތަކުގެ އިތުރަށް ކިޔަ ވަންޖެހޭނެއެވެ.
ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާ ޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަ ކަށްވުން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
މޯޑް (ކޯސް
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ވާރކް އަދި
ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެ އިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފި ކެޓް ނިންމު މަށްފަހު ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ރިސާ ޗް):
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން
ރުފިޔާ
މާސްޓަރ އޮފް ފިޤްހް އެންޑް އުސޫލުލް ފިޤްހް ލެވެލް ް ސައިންސަސ ހިއުމަން ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް
ހަވީރު އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި އަރަބި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ިޕް މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް ލީޑަރޝ ލެވެލް ސައިންސަސް ަން ހިއުމ ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް
ހަވީރު އަދި ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެ ސް.އީ / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞި ލްކޮށްފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ޙާޞިލްކޮ ށްފައި ވުން.
ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން
* މިކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމުމުން، އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް އެންޑް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ދެވޭނެއެވެ.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަ ނަދަކީ އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގުޅު ންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފި ކެޓެއްނަމަ، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފު ރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ރުފިޔާ
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ށ. އައި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރުޠުން އިސްތި ސްނާވާނެއެވެ.
ބެޗްލަރ އޮފް އިމާމްޝިޕް އެންޑް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ލެވެލް ސައިންސަސް ުމަން ހިއ ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ލެވެލް ސައިންސަސް މަން ހިއު ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެންޑް
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވަލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ކުން ޙާޞިލްކޮ ށްފައި ވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަ އުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަ ނަދަކީ އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގުޅުން ނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެޓްފިކެޓެއްނަމަ، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.
ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފު ރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައިވުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، ރުފިޔާ
 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކު ރަން އެނގުން
*
މިކޯހުގެ ފު ރަތަމަ އަހަރު ނިމުމުން، އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ދެވޭނެއެވެ.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، ރުފިޔާ
 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކު ރަން އެނގުން
ބެޗްލަރ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ލެވެލް ސައިންސަސް ހިއުމަން އެންޑް ް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖ
ހެނދުނު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ޑިޕްލޮމާ އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ލެވެލް ސައިންސަސް ހިއުމަން ންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް އެ
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ފައިނޭންސް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިސްލާމިކް ލެވެލް ސައިންސަސް ހިއުމަން އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ، ރުފިޔާ
އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން
* މިކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމުމުން، އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް އެންޑް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް ދެވޭނެއެވެ.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާ އިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން
ގަވަރނަންސް ޑިޕްލޮމާ އިން އިމާމްޝިޕް އެންޑް ލޯކަލް ލެވެލް ސައިންސަސް ހިއުމަން އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް
ަންދު ހަފްތާ ބ ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
އެންޑް ލޯކަލް ގަވަރނަންސް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިމާމްޝިޕް ލެވެލް ސައިންސަސް ހިއުމަން އެންޑް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އިސްލާމިކް ރިވީލްޑް ނޮލެޖް
ހަވީރު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ޝަ ރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ، މޯޑް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. (ކޯސް
ނުވަތަ، ވާރކް):
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞި ލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގު ޅުންހުރި ދާއިރާއިން ރުފިޔާ
ލިބިފަ އިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފި ކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާ އެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞި ލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގު ޅުންހުރި ދާއިރާއިން މޯޑް
ލިބިފައި ވުން (މީގެ ތެރެ އިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ (ކޯސް ވާރކް
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން. އަދި
ރިސާރޗް):
ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
މޯޑް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
(ކޯސް
ނުވަތަ،
ވާރކް):
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞި ލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައް ކަތު ތަޖުރިބާ ގު ޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ރުފިޔާ
ލި ބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފި ކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާ އެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
މޯޑް
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞި ލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގު ޅުންހުރި ދާއިރާއިން
(ކޯސް ވާރކް
ލިބިފައި ވުން (މީގެ ތެރެ އިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެ ޓްފިކެޓް ނިންމު މަށްފަހު ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
އަދި
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
ރިސާރޗް):
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ އަރަބި މާއްދާތަ ކުން) ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ބަސް ކިޔަވައިދޭ
ޕޮލިސީ ާ މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް އެންޑް ޝަރީޢ ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
އެންޑް ޝަރީޢާ ޕޮލިސީ މާސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް ޖުޑީޝަލް ސައިންސަސް ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު އަރަބި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ އަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސް ވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
- އެހެ ންނަމަވެސް ކު ރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރު ޠުން އިސްތި ސްނާވާނެއެވެ.
މޯޑް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
(ކޯސް
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ވާރކް):
ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞި ލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގު ޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ލި ބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފި ކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާ އެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
މޯޑް
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
(ކޯސް ވާރކް
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞި ލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގު ޅުންހުރި ދާއިރާއިން
އަދި
ލިބިފައި ވުން (މީގެ ތެރެ އިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފި ކެޓް ނިންމުމަށް ފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ރިސާޗް):
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާ އެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ވުން. (މީގެ
ތެރެއިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯ ދާފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށްވުން) ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާ އެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ވުން. (މީގެ
ތެރެއިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ޙާ ސިލްކުރުމަ ށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށްވުން)
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 ޔުނިވަރ ސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނު ވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން
މާސްޓަރ އޮފް ކޮމްޕަރެޓިވް ލޯސް ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ލޯ ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާ އެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ވުން. (މީގެ
ތެރެއިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރުމަށްފަހު ހޯ ދާފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށްވުން) ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާ އެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ކުން ޙާޞިލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ވުން. (މީގެ
ތެރެއިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ޙާ ސިލްކުރު މަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށްވުން)
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 ޔުނިވަރ ސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނު ވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ކުން ޙާޞިލްކޮ ށްފައި ވުން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަ އުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގުޅު ންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެ ޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން. ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފު ރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭ ދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވު ން. ނުވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަ އުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގުޅު ންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެ ޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފު ރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދު ވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ރީޢާ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަ ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަފްތާ ބަންދު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
އޮނާރސް ބެޗްލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ވިތު ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް، އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެ ޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނު ވަތަ،
 ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަ އުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ވުން. ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގު ޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެ ޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފު ރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭޝަން
ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ޑިޕްލޮމާ އިން ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

ކު އްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޝަ ރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. މޯޑް (ކޯސް
ނުވަތަ، ވާރ ކް):
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައް ކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން ރުފިޔާ
ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެ އިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައް ކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވު ން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
މޯޑް (ކޯސް
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު، ވާރކް އަދި
ހ. ޖީ. ސީ.އީ އޯލެ ވެލް / އަ އި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާ އިން "ސީ" ފާސް ނު ވަތަ އެ އަށްވުރެ މަ ތިން ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވު ން. ނުވަތަ، ރިސާ ޗް):
ށ. އަ އި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ، ރުފިޔާ
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާ ނުން ފާސް ވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވާ ސަނަ ދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަ ހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މިޝަރު ޠުން އި ސްތިސްނާވާނެއެވެ.
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
މުއްދަތު ޖާގަ ކޯހުގެ ދަންފަޅި ބަސް ކިޔަވައިދޭ
މާސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އިން ލީޑަރޝިޕް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އަދި ވީކްޑޭސްގެ ރޭގަނޑު ހޮނިހިރު ދުވަހު އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައް ކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެ އިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފި ކެޓް ނިންމު މަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮ ށްފައި ވުން. ނު ވަތަ،
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައް ކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެ އިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށްފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާއަކަށްވު ން). އަދި ހަމައެއާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ރުފިޔާ
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ. ސީ.އީ އޯލެ ވެލް / އަ އި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާ އިން "ސީ" ފާސް ނު ވަތަ އެ އަށްވުރެ މަ ތިން ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވު ން. ނުވަތަ،
ށ. އަ އި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާ ނުން ފާސް ވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވާ ސަނަ ދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަ ހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރު ޠުން އިސްތި ސްނާވާނެއެވެ.
އޮފް އަދަރ ލޭންގްއޭޖަސް) ރސް މާސްޓަރ އޮފް އާޓްސް އިން ޓީސޯލް (ޓީޗިންގ އިންގްލިޝް ޓު ސްޕީކަ ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
އަދި ވީކްޑޭސްގެ ރޭގަނޑު ހޮނިހިރު ދުވަހު އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ލި ބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށް ފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ އަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާ އެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ މޯޑް (ކޯސް
ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުން. ވާރ ކް):
ނުވަތަ، ރުފިޔާ
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައް ކަތު ތަޖުރިބާ ގު ޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ލި ބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށް ފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ އަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާ އެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ. ސީ.އީ އޯލެ ވެލް / އަ އި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާ އިން "ސީ" ފާސް ނު ވަތަ އެ އަށްވުރެ މަ ތިން ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވު ން. ނުވަތަ،
ށ. އަ އި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާ ނުން ފާސް ވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވާ ސަނަ ދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަ ހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރު ޠުން އިސްތި ސްނާވާނެއެވެ.
ނުވަތަ،
ހ. ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއިން (ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާގެ އަރަބި މާއްދާތަކު ން) ފާސް ވެފައި ވުން. ނު ވަތަ، (ކޯސް
މޯޑް
ށ. އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
ވާރކް އަދި
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދެވޭ އަރަބި ބަހުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން. ސާ ޗް):
ރި
 - އެހެ ންނަމަވެސް ކު ރިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދުތަކަކީ އަރަބި ބަހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރު ޠުން އިސްތި ސްނާވާނެއެވެ.
ރުފިޔާ
މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ ލެވެލް ލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ކުއް
އަދި ވީކްޑޭސްގެ ރޭގަނޑު ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައި ވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ޕޯސްޓްގުރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާއެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
މޯޑް (ކޯސް
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ވާރ ކް):
ލި ބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށް ފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ އަކަ ށްވުން). އަދި ހަމައެއާ އެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ރުފިޔާ
ޕްރީ މާސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 އުމުރުން އަހަރު ފުރިފައިވުމާއިއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން
ލިބިފައިވުން (މީގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ އަހަރު ދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓް ނިންމުމަށް ފަހު ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާ އަކަށް ވުން). އަދި ހަމައެއާ އެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ
ޕްރީ މާ ސްޓަރސް ޕްރޮގްރާމެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
"ސީ" މޯޑް (ކޯސް
ހ. ޖީ. ސީ.އީ އޯލެ ވެލް / އަ އި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާ އިން ފާސް ނު ވަތަ އެ އަށްވުރެ މަ ތިން ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވު ން. ނުވަތަ،
ވާރކް އަދި
ށ. އަ އި.އީ.އެލް.ޓީ.އެސް ބޭންޑް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
ރިސާ ޗް):
ނ. އައި.ޔޫ.އެމް އިން ދޭ އިނގިރޭސި ބަހުގެ އިމްތިޙާ ނުން ފާސް ވުން ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ އިމްތިޙާނަކުން ފާސްވެފައިވުން.
ރުފިޔާ
 އެހެންނަމަވެސް ކުރިން ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވާ ސަނަ ދުތަކަކީ އިނގިރޭސި ބަ ހުން ކިޔަވާފައިވާ ސަނަދެއް ނަމަ، މި ޝަރު ޠުން އިސްތި ސްނާވާނެއެވެ.
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއަކުން ބެޗްލާރސް ޑިގްރީ (ލެވެލް) ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެ ކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞި ލްކޮށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަ ރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން އަހަރު ދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓް ފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރު މަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށްވުން)
ނުވަތަ،
/- ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮ ށް، ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. (މީގެ ތެރެއިން އަހަރު ދުވަހުގެ
ތަޖުރިބާ އަކީ ލެވެލް ގެ ސެޓް ފިކެޓެއް ޙާސިލްކުރު މަށްފަހު ހޯދާފައިވާ ތަޖުރިބާ އަށްވުން)
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުގެ އިތުރުން ބެލެވޭނެ ކަންތައްތައް:
 ޔުނިވަރ ސިޓީއިން ދޭ ޓެސްޓެއް ނު ވަތަ އިންޓަރވިއުއަކުން ފާސްވުން
މާސްޓަރ އޮފް ޓީޗިންގ އެންޑް ލާރނިންގ ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޭސްގެ ރޭގަނޑު އަދި ވީކްޑ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެ ޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނު ވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަ އުންޑޭޝަން ފު ރިހަމަ ކޮ ށްފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގުޅު ންނެތް ދާއިރާއެ އްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައި ވުން.
އަދި މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
 ޖީ. ސީ.އީ އޯލެވެލް / އަ އި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާ އިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނު ވަތަ އައިޔޫއެމްއިން ދޭ ޓެ ސްޓަކުން ފާސްވެފައިވުން.
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، /- ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ނު ވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ ގެ މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
/- ރުފިޔާ
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގު ޅުންނެތް ދާއިރާއެއްގެ ސެ ޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައި ވުން.
ބެޗްލަރ އޮފް އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހޮނިހިރު ދުވަހު އަދި ވީކްޑޭސްގެ ރޭގަނޑު އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ލޭންގުއޭޖް ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އަރަބިކް ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަވީރު އަރަބި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ ޤުރްއާން ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހެނދުނު އަދި ހަވީރު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ ގެ މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ކުން ޙާޞިލްކޮ ށްފައި ވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަ އުންޑޭޝަން ފު ރިހަމަ ކޮ ށްފައި ވުން.
ނުވަތަ،
/- ރުފިޔާ
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގު ޅުންނެތް ދާއިރާއެ އްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައި ވުން.
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ނު ވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ ގެ މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
 ޙާޞިލްކޮ ށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގުޅު ންނެތް ދާއިރާއެ އްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަ ޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައި ވުން.
ބެޗްލަރ އޮފް ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހެނދުނު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ޖް ލޭންގުއޭ އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޓީޗިންގ އަރަބިކް ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަވީރު އަރަބި
އެސޯސިއޭޓް ޑިގްރީ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ހެނދުނު އަދި ހަވީރު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ވެލް / އެޗް.އެސް.ސީ ގެ މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާއަ ކުން ޙާޞިލްކޮ ށްފައި ވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފަ އުންޑޭޝަން ފު ރިހަމަ ކޮ ށްފައި ވުން.
ނުވަތަ،
ރުފިޔާ
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގުޅު ންނެތް ދާއިރާއެ އްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައި ވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ.އޭ ލެވެލް / އެޗް.އެސް.ސީގެ) މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެ ޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނު ވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގުޅު ންނެތް ދާއިރާއެ އްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ނުވަތަ، /- ރުފިޔާ
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައިވުން.
މަތީގައިވާ ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމާއެކު،
ހ. ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް / އައި.ޖީ.ސީ.އެސް.އީ ގެ އިނގިރޭސި މިމާއްދާއިން "ސީ" ފާސް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ޑިގްރީ އިން ޓީޗިންގ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް އެސޯސިއޭޓް ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހެނދުނު ދިވެހި
އާރލީ ޗައިލްޑްހުޑް އެޑިޔުކޭޝަން ޑިޕްލޮމާ އިން ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ހޮނިހިރު ދުވަހު އަދި ވީކްޑޭސްގެ ރޭގަނޑު އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، /- ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ނު ވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ވެލް / އެޗް.އެސް.ސީގެ) މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
/- ރުފިޔާ
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގުޅު ންނެތް ދާއިރާއެ އްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރ ސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައި ވުން.
 މަތީ ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޭލެ ވެލް / އެޗް.އެސް.ސީގެ) މާއްދާ / ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ އިން ފާސްވެފައިވުން. ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ގުޅޭދާއިރާ އަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ނުވަތަ،
 އައި.ޔޫ.އެމްގެ ފައުންޑޭޝަން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
/- ރުފިޔާ
 ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ސަނަދަކީ އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ގުޅު ންނެތް ދާއިރާއެ އްގެ ސެޓްފިކެޓެއް ނަމަ، އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް ނިންމާފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 ޢުމުރުން އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ސާނަވީ ތަޢުލީމު ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ގުޅޭދާއިރާއެއްގައި އަހަރުދުވަހުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުމާއެކު، އެ މް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރިޕަރޭ ޝަން ޕްރޮގްރާމެއް
ނިންމާފައި ވުން.
ލޭންގުއޭޖް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ އަރަބިކް ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހަވީރު އަރަބި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ޤުރްއާން ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހެނދުނު އަދި ހަވީރު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ޑިޕްލޮމާ އިން ޓީޗިންގ ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ހެނދުނު ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

ކުއްލިއްޔާ އޮފް އަރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ޝަ ރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ނު ވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައި ވުން.
ނުވަތަ؛
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން /- ރުފިޔާ
*
މިކޯހުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ނިމު މު ން، އެޑްވާންސްޑް ސެ ޓްފިކެޓް އިން އަރަބިކް ލޭންގުއޭޖް ދެވޭނެއެވެ.
 ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާ ނުވަތަ އައި.ޔޫ.އެމް ގަބޫލުކުރާ ޝަހާދާ ޘާނަވިއްޔާއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން
ނުވަތަ، /- ރުފިޔާ
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވެލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީގެ ސެޓްފިކެޓެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކު ރާ، ލެވެލް އާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. /- ރުފިޔާ
ނަން ކޯހުގެ ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ބަސް ކިޔަވައިދޭ
އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ޑިޕްލޮމާ އިން އަރަބިކް ލޭންގުއެޖް ފޯ ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހެނދުނު އަދި ހަވީރު އަރަބި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ޑިޕްލޮމާ އިން އަރަބިކް ލޭންގުއެޖް ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހަވީރު ހެނދުނު އަދި އަރަބި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
އަރަބިކް ލޭންގުއެޖް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ލެވެލް ކުއްލިއްޔާ އޮފް އެރަބިކް ލޭންގުއެޖް
ހަވީރު ހެނދުނު އަދި އަރަބި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފި ކެޓެއް ޙާޞި ލްކޮށްފައި ވުން.
/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. /- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައި ވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކު ރަން އެނގުން.
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ބަސް ކިޔަވައިދޭ
ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
ޓީޗިންގ އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (ހެނދުނު އަދި ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސްޓަޑީޒް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން ޤުރްއާނިކް ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (ހަވީރު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ހެނދުނު ދިވެހި އަދި އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް އާއެއްފެންވަ ރަށް) ޙާޞި ލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް އާ އެއްފެންވަ ރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް އާ އެއްފެންވަރަށް) ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. އަދި،
/- ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ޤުރްއާންއިން ޤިރާއަތުލް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
ހެނދުނ/ުހަވީރު ދިވެހި
ޤުރްއާނުްއިން ޤިރާއަތުލް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ސެމިސްޓަރ
ހެނދުނ/ުހަވީރު ދިވެހި
ޤުރްއާންއިން ޤިރާއަތުލް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ސެންޓަރ ފޯ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް ހަފްތާ
ހަފްތާ ހެނދުނ/ުހަވީރު ދިވެހި

ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ
ޝަރުޠު ކޯހުގެ ޖުމްލަ ފީ
 ސާނަވީ (ޖީ.ސީ.އީ އޯލެ ވެލް / އެސް.އެސް.ސީ)ގެ މާއްދާއިން "ސީ" ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތިން ޙާޞިލްކޮށްފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. އަދި ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް އާއެއްފެންވަ ރަށް) ޙާޞި ލްކޮށްފައިވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
ކޯހުގެ ނަން ލެވެލް ސެންޓަރ ކުއްލިއްޔ/ާ
މުއްދަތު ކޯހުގެ ޖާގަ ދަންފަޅި ބަސް ކިޔަވައިދޭ
ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އެޑްވާންސްޑް ސެޓްފިކެޓް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ
ހޮނިހިރު / ވީކް ޑޭސް (ހަވީރު) އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ

 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް އާ އެއްފެންވަ ރަށް) ޙާޞިލްކޮށްފައި ވުން.
ނުވަތަ،
 އެމް.ކިއު.އޭ ގަބޫލުކުރާ ލެވަލް ގެ ސެޓްފިކެޓެއް ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
/- ރުފިޔާ
ނުވަތަ،
 އަހަރުވެފައިވުމާއެކު ކިޔަވައިދޭ ބަހުން މުޢާމަލާތު ކުރަން އެނގުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް އާ އެއް ފެންވަރަށް) ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މީހެ އްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، /- ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް އާ އެއް ފެންވަ ރަށް) ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މީހެ އްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، /- ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
 އަސާސީ ތަޢުލީމް (ގްރޭޑް އާ އެއް ފެންވަ ރަށް) ފުރިހަމަ ވެފައިވާ މީހެ އްކަމުގައި ވުން.
ނުވަތަ، /- ރުފިޔާ
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން.
ޕަރޕަސް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ޖެނަރަލް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ
ހަވީރު އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ
ޖެނަރަލް ޕަރޕަސް އިން އިންގްލިޝް ފޯ ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ
ހޮނިހިރު / ވީކް ޑޭސް (ހަވީރު) އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ
އިންގްލިޝްއިން ބޭސިކް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ
ހޮނިހިރު / ވީކް ޑޭސް (ހަވީރު) އިނގިރޭސި
ސެމިސްޓަރ
ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ލެވެލް ން ވާހަކަދެއްކުންތެރިކަމުގެ ހުނަރުވެރިކަ ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ
ހޮނިހިރު / ވީކް ޑޭސް (ހަވީރު) ދިވެހި
ސެމިސްޓަރ

 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން. /- ރުފިޔާ
 އައި.ޔޫ.އެމް ގެ އަރަބި ބަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ޙާޞިލުކޮ ށްފައި ވުން.
ނު ވަތަ، /- ރުފިޔާ
 އެމް.ކިޔު.އޭ ޤަބޫލުކުރާ، ލެވެލް އާ އެއްފެންވަރެއްގެ ސަނަދެއް އަރަބި ބަހުގެ ދާއިރާއިން ޙާޞިލްކޮށްފައިވުން.
 ފަށާ ތަޢުލީމުގެ މިންވަރަށް ތަކެތި (ލިޔަން، ކިޔަން، ވާހަކަދައްކަން) ދަންނަ މީހަކު ކަމުގައިވުމާއެކު، ޢުމުރުން އަހަރު ފުރިހަމަވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ވުން. /- ރުފިޔާ
ލޭންގުއޭޖް އިން އަރަބިކް ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ ސެންޓަރ
ހަވީރު އަރަބި
ސެމިސްޓަރ) އަހަރު (
ލޭންގުއޭޖް އަރަބިކް އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ސެންޓަރ ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ
ހަވީރު އަރަބި
ސެމިސްޓަރ
ލޭންގުއޭޖް އަރަބިކް އިން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ސެންޓަރ ލޭންގުއޭޖް ލާރނިންގ
ހޮނިހިރު / ވީކް ޑޭސް (ހަވީރު) އަރަބި
ސެމިސްޓަރ